
Summary of Anomalies:

station info

HO orbit 67319 EGOI data missing 06-MAR-2008 00:40:48.123 - 06-MAR-2008 00:54:59.709	851.58600 [sec]
BE orbit 67320 EGOI data missing 06-MAR-2008 01:59:48.568 - 06-MAR-2008 02:11:35.126	706.55800 [sec]
MM orbit 67320 EGOI data missing 06-MAR-2008 02:35:10.541 - 06-MAR-2008 02:43:37.588	507.04700 [sec]
BE orbit 67321 EGOI data missing 06-MAR-2008 03:38:46.247 - 06-MAR-2008 03:51:40.521	774.27400 [sec]
MM orbit 67321 EGOI data missing 06-MAR-2008 04:18:15.987 - 06-MAR-2008 04:24:32.330	376.34300 [sec]
MI orbit 67321 EGOI data missing 06-MAR-2008 03:07:53.178 - 06-MAR-2008 03:21:02.536	789.35800 [sec]
MM orbit 67322 EGOI data missing 06-MAR-2008 06:00:37.767 - 06-MAR-2008 06:06:38.692	360.92500 [sec]
MI orbit 67322 EGOI data missing 06-MAR-2008 04:49:23.752 - 06-MAR-2008 04:58:34.882	551.13000 [sec]
MA orbit 67324 EGOI data missing 06-MAR-2008 08:42:36.010 - 06-MAR-2008 08:54:54.803	738.79300 [sec]
MM orbit 67325 EGOI data missing 06-MAR-2008 11:02:18.528 - 06-MAR-2008 11:14:10.381	711.85300 [sec]
MA orbit 67325 EGOI data missing 06-MAR-2008 10:21:21.995 - 06-MAR-2008 10:33:34.074	732.07900 [sec]
MM orbit 67326 EGOI data missing 06-MAR-2008 12:42:14.409 - 06-MAR-2008 12:54:50.786	756.37700 [sec]
BE orbit 67328 EGOI data missing 06-MAR-2008 14:55:51.334 - 06-MAR-2008 15:08:21.186	749.85200 [sec]
MI orbit 67328 EGOI data missing 06-MAR-2008 15:28:07.075 - 06-MAR-2008 15:40:58.775	771.70000 [sec]
MM orbit 67329 EGOI data missing 06-MAR-2008 17:40:31.895 - 06-MAR-2008 17:53:03.858	751.96300 [sec]
MI orbit 67329 EGOI data missing 06-MAR-2008 17:08:12.213 - 06-MAR-2008 17:18:52.908	640.69500 [sec]
CM orbit 67329 EGOI data missing 06-MAR-2008 17:10:28.921 - 06-MAR-2008 17:21:37.721	668.80000 [sec]
MM orbit 67330 EGOI data missing 06-MAR-2008 19:19:41.354 - 06-MAR-2008 19:32:20.950	759.59600 [sec]
MM orbit 67331 EGOI data missing 06-MAR-2008 20:59:10.667 - 06-MAR-2008 21:11:53.975	763.30800 [sec]
MA orbit 67331 EGOI data missing 06-MAR-2008 19:58:05.949 - 06-MAR-2008 20:11:21.980	796.03100 [sec]
MA orbit 67332 EGOI data missing 06-MAR-2008 21:37:41.030 - 06-MAR-2008 21:50:26.393	765.36300 [sec]
KS orbit 67328 EGOI data gap 06-MAR-2008 15:10:13.448 - 06-MAR-2008 15:11:20.513	67.065000 [sec]
SG orbit 67321 EGOI data gap 06-MAR-2008 03:49:43.229 - 06-MAR-2008 03:59:10.291	567.06200 [sec]
SG orbit 67327 EGOI data gap 06-MAR-2008 14:45:43.134 - 06-MAR-2008 14:48:39.712	176.57800 [sec]
CM orbit 67321 EGOI data gap 06-MAR-2008 03:08:07.774 - 06-MAR-2008 03:09:14.640	66.866000 [sec]

instrument info

EGOI

1 - complete solar calibration measurements available
start time 13:35:15.429, orbit 67327,
(increase of intensity of PMD readouts during available
solar calibration measurements data:
15278 BU ->PMD2 readouts analysed with ERGO.

GOME Daily Reports Analysis 06 Mar 2008

Station ID	see above
MPH Product Confidence	OK
SPH Window Information	OK
Command Word Echo Summary	OK
Instrument Status 1A	OK
Instrument Status 1B	OK
Instrument Status 2	OK
Integration Times Channel 1	OK
Co-Adding and Cluster Mode Flags	OK
Integration Times Band 2A	OK
Integration Times Band 2B	OK
Integration Times Band 3	OK
Integration Times Band 4	OK
Scan Mirror Position	OK
Polarisation Detectors	OK
FPA Temperatures A	OK
FPA Temperatures B	OK
Charge Amp Temperatures	OK
Other Temperatures A	OK
DDHU Temperatures	OK
Optical Bench Temperatures	OK
Other Temperatures B	OK
Calibr. Lamp and Instr. Status 3	OK
Scan Mirror Motor Current	OK

Selected Temperature A	OK
Selected Temperature B	OK
Selected Temperature C	OK
Channel 1 Summation	OK
Channel 2 Summation	OK
Channel 4 Summation	OK
Log pages	OK
331/318 nm Uncal. Line Ratio	OK
Uncal. PMDs as RGB signal	OK
780 nm Uncal. Intensity	OK